

MATRICA KOMENTARA ZAINTERESIRANIH STRANA

Zaинтересирана strana	Komentar	PRETHODNI ODGOVORI Odgovor izraђivača SUO	Prijedlog proširenog/hovog odgovora
(1)	(2)	(3)	(4)
Udrženje Aarhus centar BiH	<p>U Prilogu 12., Izrađivač SUO prosti nije pružio adekvatne odgovore na naše komentare. Primjera radi, naš komentar i primjedbu 1. (a koju ponavljamo):</p> <p>Na str. 15. Studije se navodi slijedeće: "Ujedno sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009.-2029., na rijeci Bosni, na području grada Zenica i općine Žepče, planirano je 10 hidroelektrena. Na području grada Zenica, uzvodno od planirane HE Kovanići, redom su planirane sljedeće HE: Vranduk, Zenica I, Zenica II, Žepče. Na području općine Žepče, nizvodno od planirane HE Kovanići, redom su planirane sljedeće HE: Begov Han, Želječe, Žepče i Dubravička. Lokacije planiranih hidroenergetskih objekata na rijeci Bosni nizaze se u Prilogu 2. Za neke hidroelektrane već je izrađena investiciono tehnička dokumentacija i proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma." Dok se na str. 29. navodi i slijedeće: "Prema planskoj dokumentaciji, planirana je izgradnja hidroelektrana Vranduk, Janjići i Kovanići na rijeci Bosni, te više malih hidroelektrana" –</p> <p>– Međutim, u nastavku Studije se ne navode projekcije kumulativnog uticaja ovih projekata jedan na drugi u odnosu na vodotok rijeke Bosne. Drugim riječima, koji će biti uticaj na rijeku Bosnu kada se svih ovih hidroenergetski objekti izgrade?</p> <p>A pored navedenih hidroenergetskih objekata, ponovo ističemo da su upućena (prije dvije godine) i dva zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za MHE "Ljubinici" i MHE "Podlugovi" na rijeci Bosni u općini Ilijaš (u blizini Sarajeva). Ovo Udrženje nema informaciju da li su ovi zahtjevi odbraćeni. Međutim, investitor na str. 93. navodi da: "Obzirom da su donesene izmene Zakona o električnoj energiji FBH („Službene novine FBH“, br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22, 61/22) kojima se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane (do i uključivo 10 MW), to se projekti izgradnje MHE "Ljubinici" i MHE "Podlugovi" na rijeci Bosni u općini Ilijaš, prema važećoj legislativi, ne mogu ni realizovati jer su obje HE instalisane snage ispod 10 MW." Istina je da se ovi projekti ne bi trebali realizirati. Ali sve ovisti da li je investitor imao već ishodovanu koncesiju u datom momentu kada je stupio na snagu ovaj zakon. Vjerovatno je da jesete, jer su zahtjevi upućeni malo prije donošenja navedenog Zakona, gdje se ni jedan zakon ne može retroaktivno primjenjivati. Dalje, ako investitor nije</p>	<p>Konsultant je razmotrio konstataciju zaинтересиранe strane. Studija je dopunjena u poglavljju 4.14.</p> <p>Predmet projekta je Studija uticaja na okoliš za izgradnju Hidroelektrane Kovanići na rijeci Bosni koja je izravnoma posljedica sadržaja studije na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/21) i Rješenju o obimtu i sadržaju Studije uticaja na okoliš Federatnog ministarstva okoliša i turizma, broj UPI 05/1194-24/22, od 07.04.2023. godine.</p> <p>U Studiji su navedene aktivnosti koje su planirane prostorno-planinskom dokumentacijom. Prostorno-planska dokumentacija se radi prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu federalnih dokumenata, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/04, 50/07 i 34/10), a ova Uredba u članu 13. propisuje izradu Strateške studije. Uticaj svih planiranih objekata na vodnom sливu rijeke Bosne treba biti razmatran i procijenjen u fazi izrade Strateške procjene uticaja na okoliš. U postupku strateške procjene izrađuje se Strateška studija. Strateškom studijom određuju se opisujući procjenjujući očekivani znatni efekti na okoliš koji može izazvati provođenje strategije, plana ili programa i opcije zaštite okoliš koji uzimaju u obzir ciljeve i obim te strategije, plana ili programa. Strateška procjena obavezno se provodi za strategije, planove i programe u sljedećim oblastima:</p>	<p>Postupak donošenja prostorno-planinskog dokumenta podrazumijeva ranu uključivanje javnosti u planiranje korištenja prostora.</p> <p>U okviru SUO kumulativne uticaje nije bilo moguce sagledati, jer planirane hidroelektrane nisu sagradene niti su za njih izdate dozvole (Itaka A 1.6. Da li projekt ima kumulativni uticaj sa već postojećim i/ili odobrenim projektima? Ukoliko DA, opisati na koji način.) i u Obrascu zahtjeva za prethodnu procjenu (Prilog III Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22)). Znači, navedeni planirani objekti hidroelektrana nisu odobreni.</p> <p>Na osnovu prethodno navedenog, nerealno je očekivati od investitora da finansira izradu analize mogućih uticaja planiranih projekata koji nemaju dozvole, osim što su planirane prostornim planom. Strategija razvoja energetskog sektora tek treba da se izradi. Donošenje Prostornog plana i Strategije razvoja energetskog sektora mora pratiti Stratešku studiju uticaja na okoliš. Iako je novi Zakon o zaštiti okoliša stupio na snagu 2019. godine još uвijek nije donesen podzakonski akt o strateškoj procjeni, niti se ista provodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno nije transponirana tzv. SEA Direktiva/protokol iako je ista ratificirana od strane BiH 2017. godine.</p> <p>Strateška studija uticaja na okoliš koja se obavezno izrađuje za sektor energije (planiranje budućih energetskih objekata), ima svrhu ranog informisanja javnosti o planiranju prostora i daje mogućnost pronaalaženja alternativnih rješenja. Ocjenu i postupak Strateške studije provodi nadležni organ izvršne vlasti, a ne investitor.</p> <p>Dakle, na ova pitanja nije moguće dati rješenje kroz pojedinačni projekat, odnosno konkretno kroz ocjenu uticaja na okoliš za projekat HE Kovanići. Investitor ne može u konkretnom slučaju provesti navedenu proceduru.</p>

	<p>uputio zahtjev za prethodnu procjenu prije stupanja na snagu ovog Zakona, opet, prema navedenim odredbama ovog Zakona (tj. Zakona o električnoj Energetiji FBiH iz 2022. i novij iz 2023. „Službene novine FBiH br. 60/23.) investitor ima tri godine da ishodiće ostale dozvole, od dana stupanja na snagu Zakona. Iz tog razloga su i dalje trenutno aktualne određene MHE poput MHE "Obanica" na rijeci na Lašvi, o čemu je FMOTT upoznat. Ista sudbina će biti i za MHE "Ljubinici" i MHE "Podlugovi." Prema tome evidentno je: da se ne radi na adekvatnoj procjeni kumulativnog uticaja od strane investora za HE "Kovanići" a koji će imati snažan pritisak na rijeku Bosnu, u kombinaciji sa ostalim HE i MHE. Zakon o zaštiti okoliša FBiH je jesan da projekti koji se grade moraju biti projektovani Na način da uticu što manje na okoliš, gdje se posebna pažnja skreće na kumulativne efekte. To znači da se udužen-kumulativan uticaj ovih hidroenergetskih objekata mora razmotriti i u smislu Zakona o vodama ("Sl. novine FBiH" br. 70/06), te Pravilnika o ekološko privatljivom protoku (EPP), ("Sl. novine FBiH" br. 4/13, 56/16, 62/19, 63/22).</p> <ul style="list-style-type: none"> Dobili smo sljedeći odgovor nakon citiranja zakonskih okvira o načinu izrade Strateške procjene uticaja na okoliš „Konsultant nije ovlašten da daje podatke i informacije o stazu drugih projekata u FBiH, te da tumači Zakona o električnoj energiji FBiH.“ <p>Drugim riječima, konsultant nije ovlašten tumačiti Zakon o elektroenergiji FBiH, ali je pri tome u istom odgovoru izdvojio vrijeme da dokaze ovom Udrženju da je ekspert u tumačenju zakonskih okvira koji se tiču načina Strateške procjene uticaja na okoliš, s obzirom na odgovor koji su ponudili, a prema kojem kumulativan uticaj postopečih i budućih, planiranih hidroenergetskih postrojenja je nebitan faktor za konsultanta, te time i podnosioca zahtjeva za izgradnju HE „Kovanići“. Za ovo Udrženje je ovaj stav neprihvatljiv, a svakako je i izvan zakonskih okvira sa aspekta održivog očuvanja vodenih površina, okoliša i biodiverziteta.</p> <p>Na naš komentar i primjedu 2. (a koju ponavljamo), „Na str. 93. i 94. konsultant je ostavio odgovor na ranije upućen komentar i primjedu ovog Udrženja u vezi komentarsanja prethodne procjene, gdje je Udrženje isticalo nužnost adekvatnog informisanja javnosti i to narodito one javnosti tj. vlasnike zemljišta i objekata u privatnom vlasništvu koji će biti predmet eksproprijacije. Naime, nužno je bilo da budu pojedinačno obaviješteni da je bio postupak prethodne procjene uticaja na okoliš, a da je sada u toku i ocjena Studije, sve u skladu sa članom 6. st. 2.</p>	<p>uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata</p> <p>Strateška studija je obavezna u fazi pripreme prostorno-planske dokumentacije uključujući prostorno plansku dokumentaciju za produkcije ZDK i kantona Sarajevo kao i ostala područja na teritoriji FBiH. Predmet konkretno ovog projekta nije Strateška studija, već Studija procjene uticaja na okoliš izgradnje HE Kovanići. Uticaj malih srednjih i velikih hidroelektrana koje nisu izgrađene na rijeci Bosni nije mogao biti razmatran jer nije predmet ove SUO.</p> <p>Konsultant nije ovlašten da daje podatke i informacije o statusu drugih projekata u FBiH, te da tumači Zakona o električnoj energiji FBiH.</p>
	<p>Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH je kroz uspostavljanje pravnog okvira u oblasti zaštite okoliša sa pravnom stečevinom Evropske unije osiguralo primjeru Aarhuske konvencije ("Službeni glasnik FBiH", broj: 8/03).</p> <p>Po pitanju uključivanja javnosti i zainteresiranih strana u predmetnom postupku procjene uticaja na okoliš Federalno ministarstvo okoliša i turizma je postupilo u skladu sa svom relevantnom zakonskom regulativnom.</p> <p>Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 21.05.2024. godine na svojoj web stranici postavilo obavijest o odražavanju Javne rasprave, također je uputio obavijest pisanim putem o odražavanju Javne rasprave zainteresiranim subjektima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grad ŽENICA 	

<p>Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u pitanjima okoliša (u daljem tekstu: Arhauška konvencija, „Službeni glasnik BiH“ MU broj: 8/08").</p> <p>„Kao odgovor, konsultant je održao sastanak sa predsjednikom mjesne zajednice Kovanići.“ Da li to znači da je predsjednik MZ Kovanići jedni vlasnik koji će biti pod uticajem izgradnje HE „Kovanići“? Ako jeste, onda se može reći da je proces informisanja zainteresovane javnosti bio adekvatan. Ali ako nije jedini vlasnik, onda proces informisanja o ovom i prethodnom postupku, te proces uključivanja javnosti nije bio adekvatan. Naime, predstavnica ovog Udruženja je prisustvovala javnoj raspravi tokom mjeseca juna, na kojoj je bila predstavljena Studija. Na javnoj raspravi se nije moglo primjetiti da je bilo dovoljno prisutnih mještanja, što znači da nisu adekvatno informisani o ovom procesu, s obzirom da je malo vjerojatno da ih ne interesuje projekt koji de direktno uticati na njihovu nepokretnu imovinu.“</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nakon citiranja načina implementacije Arhauške konvercije, za što se opeč konsultant potudio pokazati da istu poznaje (iako se pri tome ne želi upoznati sa odredbama Zakona o elenerđiji FBiH), doobili smo kratak odgovor u formi deklaracije da se ista ispoštovala, iako smo već ukazali na to da faktički nije. Nemači dovoljan broj uključenih zainteresovanih lica je indikator da lica nisu dovoljno uključena. Tako da ovu utrudjenje nije upoznato sa praksom da se samo putem jednostavne deklaracije, odnosno izlaze nečega, zaista to može i realizovati, odnosno dokazati u stvarnosti. Pa sam zapisnik odzane javne rasprave je dokaz koliko je lica, naročito mještana zaista uključeno u ovaj proces: desetak mještan, a čije primjedbe i komentari također nisu uvaženi niti je Studija unaprijedena tj. zaista dopunjena u skladu sa istim. 	<p>BiH", broj 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna proglašena uticaja na okoliš i projektna za koje se odlučuje o potrebi proglašene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22), za predmetni projekt osigurano je rano sudjelovanje javnosti kroz postupak stavljanja Zagrebačke prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje HE Kovanići, na riječi Bosni, 25 km nizvodno od grada Zenica na javni uvid, kao i predmetne Studije, organiziranjem javnog uvida i javne rasprave u skladu sa Članovima 75, 76, 77. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21). Pored toga, konsultant je održao konsultativni sastanak sa predsjednikom mjesne zajednice Kovanići dana 30.06.2022. godine. Konsultativni sastanak je bio raspunjjen mjesec dana ranije i preko MZ-ju upućeni pozivlji svom lokalnom stanovništvu i zainteresiranoj javnosti, međutim na sastanak je došlo samo predsjednik mjesne zajednice.</p> <p>Po pitanju uključivanja javnosti u predmetnom postupku proglašene uticaju na okoliš postupilo se u skladu sa svom relevantnom zakonskom regulativom i u skladu sa Članom 6. Stavom 2. Arhauške konvencije, Članom 6. Stavom 2. Arhauške konvencije, („Službeni glasnik BiH“, broj: 8/08) sto u ovom slučaju jeste adekvatan proces uključivanja javnosti.</p>	<p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPĆINA ŽEPČE - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područje rijeke Save - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprihvare i šumarstva - Aarhus Centar Sarajevo <p>Putem obavijesti upućena je molba Gradu Zenica, te Općini Žepče da putem nadležnih Službi, a u skladu sa svojim nadležnošćima, o navedenim aktivnostima obavijeste mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i općine Žepče, kao i sve ostale zainteresirane subjekte, nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – Dobojskog Kantona - Agencija za vodno područ
---	---	---

<p>Nadslje, na naš komentar i primjedbu 3. (a koju ponavljamo):</p> <p>Na str. 94, konsultant je ostavio odgovor na ranije upućen komentar i primjedbu ovog Udrženja u vezi komentarisana prethodne procijene, gdje je Udrženje isticalo problematiku pribavljanja podataka o prosječnom protoku. Kao odgovor, konsultant je naveo da je: "u poglaviju 3.4.2. ove Studije dat pregled karakterističnih proticaja na vodotoku Bosna i njenim pritokama do profila HE Kovanići."</p> <p>Uvidom u navedeno poglavlje, na str. 62. i 63. Studije, navodi se slijedeće: "(z)la analizu režima otjecanja u slivu rijeke Bosne hidrološki podaci, dobiveni sa onih vodomjernih stаница na kojim postoji raspoloživa hidrološka statistička obrada, za odgovarajući niz osmatranja. Na onim vodomjercima na kojima ne postaje sistematska osmatranja u dužem vremenskom periodu, i za koje ne postoji hidrološka obrada, definiranje karakterističnih proticaja izvršeno je <u>uspoređnom metodom</u>, koristenjem raspoloživih vodomjernih stаница koje su statistički obrađene u <u>čitom, čitom ili izgradnjom</u> ... Iz prethodne tabele može se vidjeti da prosječan koeficijent otjecanja u slivu r. Bosne sa pritokama iznosi $n = 0.019$."</p> <p>To znači, a kako se i navodi u Studiji, prosječan koeficijent otjecanja u slivu r. Bosne sa pritokama iznosi $n = 0.019$," a koji je dobiven <u>uspoređnom analizom</u> koristenjem raspoloživih vodomjernih stаница koje su statistički obrađene u istom, stičnom ili susjednom slivu. U smislu odredbi Zakona o zaštiti okoliša FBiH i Zakona o vodama FBiH, usporedna analiza ne pruza adekvatnosti pouzdane projekcije, a koja će omogućiti među ostalog, parametar vodozahvata, odnosno okviра koliko vode će se moći učeti za potrebe HE "Kovanići."</p> <p>Srak vodozahvat, nezbježno će imati uticaj na okoliš. Te upravo odredebe Zakona o zaštiti okoliša FBiH primoravaju investitore da koriste najbolje raspoložive tehnologije, te da budu precizni prilikom projektovanja i izgradnje objekata koji će imati uticaj na okoliš. Prema Studiji, za HE Kovanići nemamo preciznu informaciju o prosječnom protoktu. To</p>	<p>Navedeni komentar zainteresirane strane u smislu vlastite interpretacije zakonskih odredaba nije stručno misljenje i isto tako nema veze sa projektima izgradnje hidroelektrana. Uporedna metoda nema vezu ni sa kakvum zakonom u državi BiH već je to priznata svjetska metoda u hidrološkoj.</p> <p>Tokom izrade projektnе dokumentacije sve hidrološke podloge će biti posebno provjerene. Za ovaj nivo, napisano u Studiji je sasvim dovoljno.</p>
<p>Na dopunjenu SUO i odgovore na komentare, reagovalo je samo Udrženje Aarhus centar, dostavljajući FMOI-u Primjedbe i komentare na dopunjenu SUO, akt broj: 02-450-1/24 od 30.09.2024. godine, koji je zaprimljen dana 02.10.2024. godine.</p>	<p>Na dopunjenu SUO i odgovore na komentare, reagovalo je samo Udrženje Aarhus centar, dostavljajući FMOI-u Primjedbe i komentare na dopunjenu SUO, akt broj: 02-450-1/24 od 30.09.2024. godine, koji je zaprimljen dana 02.10.2024. godine.</p> <p>Na dopunjenu SUO i odgovore na komentare, reagovalo je samo Udrženje Aarhus centar, dostavljajući FMOI-u Primjedbe i komentare na dopunjenu SUO, akt broj: 02-450-1/24 od 30.09.2024. godine, koji je zaprimljen dana 02.10.2024. godine.</p> <p>Na cilju boljeg razumijevanja Studije, na strani 62. i 63. Studije data su Poglavlja 3.2.7 koja obraduje Profil i 3.2.8. Koja obraduje Štinište. Poglavlje 3.4.2 na koje se pozivaju u komentaru nalazi se na stranama 74 i 75., gdje je rečeno slijedeće:</p> <p>"Profili HE Kovanići se nalazici 32 km nizvodno od grada Zenica. Na predviđenom profilu HE Kovanići nije bilo hidroloških istraživanja. Na svu potrebe hidrološke karakteristike na ovom profilu definisane na osnovu podataka uzvodne vodomjerne stанице (VS) Raspoločje koja se nalazi na istom vodotoku neposredno uzvodno.</p> <p>Širi prostor sliva gornje i srednje Bosne sa naznačenim lokacijama svih vodomjernih stаница prikazan je na narednoj Slici. Sa ilustracije se nedvosmisleno može konstatovati da je za definisanje karakteristika hidrološkog režima na profilu HE Kovanići potrebno koristiti podatke osmatranja neposredno uzvodne 31,3 km udaljene VS Raspoločje. VS Raspoločje na rijeći Bosni je imala bolji kvalitet osmotrenih podataka i kraće prekide u radu od VS Zavidovići. VS Raspoločje je detaljnije izučavana i analizirana, jer može da kontrolira režim i bilans voda u razmatranoj zoni projekta. Na raspolaganju su i podaci sa vodomjernih stаница duž r. Bosne, od najuzvodnije VS Reljevo do najnjizvodnije VS Maglaj. Sve ove stанице su u nadležnosti HMZ BiH i imaju duga duga periodska osmatranja.</p> <p>U tekstu je priložena karta na kojoj su naznačene vodomjerne stанице na Rijeci Bosni. I tabela sa Osnovnim podacima o vodomjernim stanicama na tretiranom potезу sliva rijeke Bosne sa podacima preuzetim iz Hidrološke studije površinskih voda Bosne i Hercegovine – sliv rijeke Bosne – 2011.g.</p> <p>Nakon toga je dat spisak dokumentacije u kojoj je Referentna VS Raspoločje bila predmet obrade gdje su nabrojani samo najvažniji akti. Vidljivo je da je referentna stаницa analizirana podrobno na visokom stručnom nivou od više relevantnih firmi i institucija i to za dug vremenski period obrane i to od 1926. do 2018.</p> <p>Ovdje je potrebno napomenuti da su hidrološke veličine i parametri u Studiji preuzeti iz projektnе dokumentacije u kojoj postoji hidrološka obrada stанице i profila pregradnog mjesto ugrađena od</p>

	<p>znači, da nemamo tačnu projekciju uticaja na vodotok rijeke Bosne izgradnjom HE "Kovanići".</p> <ul style="list-style-type: none"> Na ovaj komentar dobili smo slijedeći odgovor: „(n)avedeni komentar zainteresirane strane u smislu vlastite interpretacije zakonskih odredaba nije stručno mišljenje i isto naročito nema veze sa projektima izgradnje hidroelektrana. Uporedna metoda nema veze ni sa kakvim zakonom u državi BiH već je to priznata svjetska metoda u hidrologiji. Tokom izrade projektne dokumentacije sve hidrološke podloge će biti posebno provjerene. Za ovaj nivo, napisano u Studiji je sasvim dovoljno.“ <p>Ovaj odgovor je opći nonsens. Analogije radi, to bi bilo kao da se na operacijama upoti pacijent, bez da se ranije uradila analiza krvne slike i drugih zdravstvenih parametara, već da hirurg kaže, da je to nebitno te da će se tokom operacije utvrđivati parametri izvođenja iste.</p>	<p>relevantne firme sa dugogodišnjim iskustvom na izradi ovakvih projekata (Energoinvest, Sarajevo). Idejni projekat, pa tako i hidrološka obrada odnosno hidrološke podloge koje se koniste za projektovanje, revidovan je i usvojen od strane nezavisne relevantne firme sa dugogodišnjim iskustvom na izradi vodoprivednih objekata (Zavod za vodoprivredu Sarajevo) koji su za ovu reviziju angažovali priznate stručnjake iz svake pojedinacne oblasti i struke koja je obrađena u idejnem projektu pa tako i za hidrologiju.</p> <p>Na strani 78 Studije govori se o vodnom režimu rijeke Bosne do profila HE Koanići i govori se o raspoloživim hidrološkim podacima na glavnom vodotoku Bosni na pritokama. Referenca koja je citirana u zaprimljenom aktu Aarhus-a iz Studije a gusi. Na onim vodotocima na kojima ne postoje sistemska osmatranja u dužem vremenskom periodu, i za koje ne postoji hidrološka obrada, definirane karakteristične prototipa izvršeno je usporedom metodom, korištenjem raspoloživih vodomjernih stаница koje su statistički obrađene u istom, sličnom ili susjednom slivu. „Odnosi se na prototke na kojima nema mjerjenja. Kasnije u tekstu su i navedene metode (matematičke, statističke i druge) za određivanje hidroloških veličina i parametara.</p> <p>Kada se govori o najbolje raspoložim tehnikama kod izgradnje hidroelektrana, nije jasno da li se komentar Udrženja „Aarhus centar“ referisce na član 100. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21) kada navodi: „Te upravo odredbe Zakona o zaštiti okoliša FBiH primoravaju investitore da koriste najbolje raspoložive tehnologije, te da budu precizni prilikom projektovanja i izgradnje objekata koji će imati uticaj na okoliš.“</p> <p>Naiime, hidroenergetski objekti u skladu sa EU pravnom stečevinom sa kojom se uskladjuju propisi zemalja EU, kao European Bureau for Research on Industrial Transformation and Emissions https://elipsoe.jrc.ec.europa.eu/ referenice ali zemalja potencijalnih kandidata za ulazak u EU, ne spadaju u postrojenja za koja se daju tehničke upute/BAT (NRT), odnosno ne podпадaju pod odredbe Pravilnika o donošenju najboljih raspoloživih tehniku kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 92/07). Ovaj Pravilnik iako je donesen u skladu sa starim zakonom, okvirno tretira ovu problematiku.</p> <p>Za hidroelektrane ne postoje posebna BREF i BAT dokumenta, odnosno NRT (najbolje raspoložive tehnike), ukoliko je je to cilj komentara.</p>
--	---	--

<p>Na naš komentar i primjedbu 4. (a koju ponavljamo):</p> <p>Na str. 95, konsultant je ostavio odgovor na ranije upućen komentar i primjedbu ovog Udrženja u vezi komentarisanja prethodne procjene, gdje je Udrženje isticalo problematiku blizine HE "Kovanici" stambenim objektima. Kao odgovor, konsultant je naveo da: <i>(lokacija brane se nalazi 100-200 metara od najbižeg stambenog objekta. S obzirom na malu udaljenost, očekuju se uticaji od povećanog nivoa buke u toku radova. Pretpostavlja se da će se građevinski radovi provoditi u dvije smjene, između 6,00 sati i 22,00 sata. Neće biti noćnog rada, posebno miniranja. Buka će se morati pratiti na ključnim lokacijama i ukoliko se pojave prekomjereni nivoi buke, bit će potrebno poduzeti aktivnosti za njeno smanjenje, a posebno u slučaju pritužbi stanovništva. "Stoga, utjecaj na stanovništvo je prepozнат te su date mјere za smanjenje negativnog utjecaja na stanovništvo u svim fazama projektnih aktivnosti."</i></p> <p>To znači, da je konsultant i investitor svjestan da se HE "Kovanici" nalaze neposredno pored stambenih objekata i da će mještani biti pod snaznim utvorenim buke. Na str. 108. Studije, se navode projekcije jačine buke tokom izgradnje, ali se ne navodi projekcija i za vrijeme rada HE "Kovanici". Drugim riječima, nepoznat je nivo buke koji će biti prisutan tokom rada HE "Kovanici". Kako se i navodi na str. 108. Studije: "<i>[U]tjecaj buke od preliva na najbliže receptore (stambeni objekti na udaljenosti od 100-200 m) se ne može izbjeći</i>" i tog razloga je i član 20. Zakona o zaštitni okoliša ("Sl. novine FBH" br. 15/2021) predviđeno da se zaštita od buke obezbijedi:</p> <p><i>"smanjivanjem(n) stvaranja emisija buke i vibracija, odnosno izvora koji stvaraju buku i vibracije, kao i smanjivanje(m)</i></p>	<p>Naime, BAT za izgradnju hidroelektrana predstavlja kombinaciju ekološki prihvatljivih praksi, inovativnih tehnologija i socijalne odgovornosti.</p> <p>Uzimajući u obzir navedeno, Projektant je kod izrade Ideinog projekta uzeo u obzir: minimalizaciju uticaja na ekosistem (brana i kanali su projektovani na način da se smanji negativan uticaj na migraciju riba ugradnjom riblje staze koja će omogućiti migraciju riba; upotreba lokalno dostupnih ekološki prihvatljivih materijala u građevinskim radovima; primjena tehnologija koje smanjuju otpad i potrošiju resursa tokom građnje; implementacija budućeg sistema za upravljanje koji optimizira rad hidroelektrane i smanjuje potrošiju energije; planirano je kontinuirano praćenje uticaja na okoliš i prilagđavanje operativnih procedura na osnovu rezultata; izvršit će se odabir turbina prema karakteristikama protoka vode radi maksimiziranja efikasnosti; koristit će se digitalizacije i automatizacije za poboljšanje efikasnosti i sigurnosti rada HE.</p> <p>Konsultant je uzeo u obzir konstataciju zainteresirane strane, u Studiji, u pogledu 5.2 plan provođenja mјera zaštite okoliša, komponenta potencijalnog utjecaja na buku i vibraciju. Faza izgradnje, u cilju ublažavanja povećanja nivoa buke uslijed građevinskih radova predložene su mјere mitigacije. Izgradnja tokom dana, organizirati izvođenje aktivnosti koje neminovno prati viši nivo buke u toku dana tј. od 6-22 h; miniranje (ukoliko je potrebno) izvoditi samo tokom dana; monitoring i promjena uobičajene prakse, plan upravljanja miniranjem, poštivanje dozvoljenih nivoa dnevne buke i noćne buke. U cilju ublažavanja potava vibracija uslijed miniranja; kretanje teške opreme predložene su mјere: Mehaničizacija koja će se koristiti za građenje, kao i oprema koja će se ugraditi u objekte HE, treba biti u skladu sa tehničkim standardima zaštite od buke i vibracija.</p> <p>Dva glavna zabrinjavajuća receptora su "ljudski receptor" koji uključuju radnike na gradilištu, lokalno stanovništvo i korisnike okolne infrastrukture, te "okolinski receptor" koji se odnose na osjetljivu faunu uznenimenu povećanjem buke i vibracija. Glavni izvor vibracija će vjerojatno biti miniranje i kretanje teške opreme. Vibracije uzrokovane miniranjem i kretanjem teške opreme mogu oštetiti strukturu tla. Ljudi ove vibracije ne percipiraju stoga ne očekuju se negativni utjecaji na stanovništvo dok utjecaj ovih vibracija na životinje može bit negativan.</p> <p>Lokacija brane se nalazi 100-200 metara od najbižeg stambenog objekta. S obzirom na malu udaljenost, očekuju se utjecaji od povećanog nivoa buke u periodu izvođenja radova. Građevinski radovi će se izvoditi u dvije smjene, između 6,00 i 22,00 sata. Neće biti noćnog rada, posebno miniranja. Buka će se morati pratiti na pritužbi građana, radi utvrđivanja</p>
--	---

<p>opterećenja, odnosno sprečavanje povećanja opterećenja bukom i vibracijama! Dok prema Zakonu o zaštiti od buke ("Sl. novine FBiH", br. 110/12) "od izvora buke u zgradi i stacioniranih izvora izvan zgrada ne smije prelaziti više od 50 dB(A)." Inače, granicom buke koja može da izazove oštećenje sluha u medicini smatra se "buka od 85 decibela, a granica bola je između 120 i 130 decibela, što odgovara zvučku koji proizvodi mlaznjak udaljen oko 100 metara. U stanovima buka u glavnom iznosi 40-50 decibela, u kancelarijama do 65, dok u saobraćaju lako dostiže 85 decibela ... čak i srednji nivo buke od 85 decibela, kao što je zvuk budilnika, ili kosilice, može da ošteti sluš. Srednji nivo buke utiče na sluš kada izloženost njemu traje duži vremenski period ..." Kao dobar primjer negativnog uticaja buke na mještane koji imaju stambene objekte uz hidroenergetski objekat, ovim putem navodimo primjer MHE "Kačuni." Naime, strojara MHE "Kačuni" je napravljena oko 20 tak metara od obiteljske kuće Saleke Hodžića. Snaga ovog postrojenja je 0,550 MW, koja je dovoljna da zbrog svoje blizine učini život gosp. Hodžića nepodnošljivim. Kako je on prenio članovima ovog udruženja: "Kada legnem u krevet da probam zaspati, pored strasne buke, ne mogu zaspati ni od potresanja. Moj krevet se pomjera od slike buke ... Kada je puštena u rad tražio sam da dođe inspekcija i izvrši mjerjenje buke. Oni dođu izmjeri buku kod njega (investitora), a kad mene nikо nije došao. Ta opservacija je bila i na sudu. To je isto da vam u kući usisivač radi non stop ... uslijed gradnje te centralne popucala mi je kuću, a štetu mi niko nije namirio, ..." Uznite ovaj primjer MHE "Kačuni" i razmotrite ga sa aspektom kapacitet snage HE "Kovanici" (cc 12,2 MW) i blizine od prvog stambenog objekta-100 metara.</p>
<p>Dobili smo također, ponovo neadekvatan odgovor i na ovaj komentar. Drugim riječima, konsultanta a ni podnosioca zahtjeva jednostavno ne interesuju štetni uticaji buke na stanovništvo koje će biti konstantno tokom izgradnje HE "Kovanici", a zatim tokom rada iste.</p>
<p>Obzirom da su glavni izvori buke u fazu pripreme izgradnje: gradnja mašine vozila koja se koriste na lokaciji njihov proj, kao i trajanje emisije buke, ovisit će o trenutnim aktivnostima na terenu. Međutim, utjecaj je vrlo ograničen kako vremenski tako i prostorno. Radovi su predviđeni isključivo u toku navedenog razdoblja, u dvije smjene, stoga neće biti značajnog utjecaja, odnosno imisije i smetnji na lokalno stanovništvo. Riječ je o privremenom, vremenski ograničenom utjecaju koji neće uznenimiti lokalno stanovništvo. Utjecaji tokom korištenja U toku rada hidroelektrane buka uglavnom dolazi od prelivja/disipatora energije, koji će povremeno biti u funkciji. U današnje vrijeme buka unutar strojare se može smanjiti do nivoa da izvan nje bude skoro neprimjetna. Oprema u strojari će biti u skladu sa prevedenim dostignućima i zadovoljiti tehničke standarde i zahtjeve lokalnog i EU zakonodavstva o nivou vanjske buke. Nivo vanjske buke ne smije preći 50 dB danju, odnosno 40 dB u toku noći kod najbližih receptora. U tu svrhu, nakon izgradnje hidroelektrane, potrebno je vršiti kontrolna mjerjenja kod najbližih stambenih objekata, kako bi se eventualno poduzele dodatne mjere za zaštitu od buke. Utjecaj buke od preliva na najbliže receptore (stambeni objekti na udaljenosti od 100-200 m) će se kontinuirano pratiti.</p>

Tabel 1. Tipične vrijednosti emisije buke građevinske opreme			
Tip građevinske opreme	Nivo buke (na 10 m)	Stroga (Rv0)	Uzak (dB)
Kanoni	92	-	-
Hidraulički čekić na rovokopcu	88	67	-
Mini bager sa hidrauličnim čekićem -	83	-	-
Čekić (načni pneumatski)	82-86	-	-
Kompressor za ručni pneumatski čekić	65	-	-
Bager na kotačima	73	112	-
Bager-gusjeničar	74	27	-
Buldožer	77-82	68-104	-
Buldožer	81-86	134-250	-
Zglobni damper	81	187-194	-
Traktori transporter	80	172	-
Cestovni valjak	80	95	-
Vibracijski valjak	67-84	12-98	-
Asfaltar	75-84	78-112	-
Pokretni kran	76	315	-
Pokretna difitalica (u praznom hodu)	66	315	-
Električna pumpa za vodu	68	15	-

eventualnog prekoraka zakonski dopuštenih razina buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12). U fazi rada također je predloženo godišnje prateće nivo buke u dB(A) i uček dB(B) od strane institucije koja je ovlašćena za mjerjenje buke, koristenjem standardne opreme, u najbližoj zoni stanovanja, radi utvrđivanja eventualnog prekoraka sa Zakonom dopuštenih razina buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/12). U poglaviju 5.2. Plan provođenja mjera zaštite otoliša, Komponenta pod utjecajem buke i vibracije, Faza rada, radi dosljednosti konsultant je izvršio dopunu mjerom. U svrhu osiguranja poštivanja dozvoljenih nivoa dnevne i noćne buke (nivo vanjske buke ne smije preći 50 dB danju, odnosno 40 dB u toku noći kod najbližih receptora), nakon izgradnje hidroelektrane i puštanja u rad, potrebno je izvršiti kontrolna mjerjenja kod najbližih stambenih objekata, kako bi se eventualno poduzele dodatne mjere za zaštitu od buke.

klijentnim lokacijama i ukoliko se očekuje pojava prekonjernog nivoa buke, bit će potrebno poduzeti aktivnosti za njeno smanjenje.

Tabel 1. Tipične vrijednosti emisije buke građevinske opreme

Tip građevinske opreme

Nivo buke (na 10 m)

Stroga (Rv0)

Uzak (dB)

jednako neadekvatne odgovore smo dobili i na naše druge dostavljene komentare (5., 6., 7. i 8.), a koje iz predostržnosti ponovo ponavljamo.	5.) Komentar 5 i Primjedba V: Na str. 47. i 48. Studije se navodi da: "...je lokalno stanovništvo potvrđalo prisustvo vidre (<i>Lutra lutra (Linnaeus,</i>	<p>Međutim, ne očekuje se značajan utjecaj buke s obzirom na ograničenu učestalost prolaska vode preko preliva i širokopojasni karakter buke od preliva.</p> <p>Širokopojasna buka je nemametljiva jer ne sadrži tonalne ili vremenske karakteristike koje mogu izdvajati povećani nivo buke. Ne očekuju se značajniji nivoi buke iz ovog izvora, posebno uvezvi u obzir činjenicu da su na predmetnoj lokaciji začinjeni izvori buke saobraćaj na magistralnom putu M17 i željeznički saobraćaj.</p> <p>Buka i zvučni efekti uzrokovani od strane datekovoda se eventualno mogu pojaviti prilikom loših vremenskih uslova, dok su pri normalnim vremenskim uslovima ovi efekti minorni. Vibracije koje mogu nastati uslijed dinamičkog opterećenja vjetra na provodnike dalekovoda, mogu prouzrokovati i određeni nivo buke. Buša koja prati ovaku vrstu objekata zadovoljava i bit će u skladu sa vrijednostima iz <i>Zakona o zaštiti od buke</i>¹. Buka i zvučni efekti uzrokovani od strane datekovoda imaju neznatan utjecaj na stanovništvo i živi svijet koji živi u njegovoj blizini."</p> <p>Nadalje na str. 152. u poglavljiju 5.2. Plan provođenja mjera zaštite okoliša je navedeno slijedeće</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faza rada</th> <th>Povaja emisije buke od preliva/odispatora energije</th> <th>znanstveni</th> <th>U svrhu osiguranja poštovanja dozvoljenih nivoa a danve i noćne buke (nivo vanjske buke ne smije preći 5 dB u dobu, odnosno 40 dB u toku noći kod nadležnih i zaštitnih objekata, kako bi se eventualno povećane dobitne mere za zaštitu od buke).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Potrebno je stalno tenjirko odžavanje i kontrola opreme, u skladu s internim aktima. Pravilan osakut mehaničke opreme hidroelektrana, akustična izolacija i redovno mijenjanje stanja vibracija i buke u prostorijama HE. Na očekuje se da će stanovništvo na projektu lokaciji biti izloženo povećanom nivou buke u fazu rada HE Kovanići. Prema tehničkim standardima opreme, buka koju pravi agregat na uvaljenosti 1 m od negregata, ne smije biti veća od 80 dB. U toku remonta, radnici trebaju obavezno koristiti zaštitna sredstva od buke. Prema designom projektu revizualizacije opreme je predviđena nakon 25 godina eksploatacije.</td> </tr> </tbody> </table>	Faza rada	Povaja emisije buke od preliva/odispatora energije	znanstveni	U svrhu osiguranja poštovanja dozvoljenih nivoa a danve i noćne buke (nivo vanjske buke ne smije preći 5 dB u dobu, odnosno 40 dB u toku noći kod nadležnih i zaštitnih objekata, kako bi se eventualno povećane dobitne mere za zaštitu od buke).				Potrebno je stalno tenjirko odžavanje i kontrola opreme, u skladu s internim aktima. Pravilan osakut mehaničke opreme hidroelektrana, akustična izolacija i redovno mijenjanje stanja vibracija i buke u prostorijama HE. Na očekuje se da će stanovništvo na projektu lokaciji biti izloženo povećanom nivou buke u fazu rada HE Kovanići. Prema tehničkim standardima opreme, buka koju pravi agregat na uvaljenosti 1 m od negregata, ne smije biti veća od 80 dB. U toku remonta, radnici trebaju obavezno koristiti zaštitna sredstva od buke. Prema designom projektu revizualizacije opreme je predviđena nakon 25 godina eksploatacije.	<p>Prema citiranom, za uticaje tokom korištenja je naveden da nivo vanjske buke ne smije preći 50 dB danju, odnosno 40 dB u toku noći kod najbližih receptora.</p> <p>Konsultant je prilikom pripreme Studije završio svoj zadatak i u Studiju prezentao sve vrste faune uočene prilikom jednogodišnjih sezonskih istraživanja. U toku ovih istraživanja vidra nije viđena niti pruža jasne dokaze za preciznu identifikaciju.</p>
Faza rada	Povaja emisije buke od preliva/odispatora energije	znanstveni	U svrhu osiguranja poštovanja dozvoljenih nivoa a danve i noćne buke (nivo vanjske buke ne smije preći 5 dB u dobu, odnosno 40 dB u toku noći kod nadležnih i zaštitnih objekata, kako bi se eventualno povećane dobitne mere za zaštitu od buke).								
			Potrebno je stalno tenjirko odžavanje i kontrola opreme, u skladu s internim aktima. Pravilan osakut mehaničke opreme hidroelektrana, akustična izolacija i redovno mijenjanje stanja vibracija i buke u prostorijama HE. Na očekuje se da će stanovništvo na projektu lokaciji biti izloženo povećanom nivou buke u fazu rada HE Kovanići. Prema tehničkim standardima opreme, buka koju pravi agregat na uvaljenosti 1 m od negregata, ne smije biti veća od 80 dB. U toku remonta, radnici trebaju obavezno koristiti zaštitna sredstva od buke. Prema designom projektu revizualizacije opreme je predviđena nakon 25 godina eksploatacije.								

¹ „Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12

	<p>1758]. . . . Vrijedi napomenuti da tokom istraživanja nije uočena vidra, niti njeni tragovi uz obale. Jedina informacija o vidi koji je istraživački tim dobio jeste od strune lokalnog stanovništva uz napomenu da je zabuna sa drugim vrstama sličnih gabarita moguća od strane neobičenog osoblja (npr. bizarac, dabar). Treba napomenuti da je otežavajuća okolinab pribiljkom izražavanja <i>„Bira bila intenzivni radovi na izgradnji koridora Vc u dijelu od naselja Nemila do naselja Kovanići koje je predstavljalo konstantan izvor buke (radne mašine, ljudi) koja je plasila i tjerala divljac „sa lokaliteta istraživanja“.</i></p> <p>Prema tome, konsultant prilikom pripreme Studije nije uspio dovršiti svoj zadatak te utvrditi da li ili ne na ovom području obitava vidra. Vidra je ugrožena vrsta u FBiH, prema crvenoj listi faune FBiH Knjiga 3. (http://eprirodabih.ba/en/endangergedspecies/)</p> <p>http://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20Faune%20FBiH.pdf.</p> <p>Važno je napomenuti da prema odredbama Bernske konvencije o odnosu Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" – Međunarodni ugovori, broj 8/08) u čl. 3, iste se navodi da: " 1. [S]vaká ugovorna stranka poduzet će korake, u skladu s odredbama ove Konvencije, u promicanju nacionalnih politika za zaštitu divje flore, divje faune i prirodnih staništa, s nagaskom na vrste kojima prijeti izumiranje (osjetljive vrste, posebno endemske, te ugrožena staništa. 2. Svaka ugovorna stranca obavezuje se obratiti pažnju na zaštitu divje flore i faune u svojim planskim i razvojnim politikama i u mjerama protiv onečišćenja."</p> <p>6.) Komentar 6) Primjedba VI:</p> <p>S obzirom da se radi o hidroenergetskom objektu sa akumulacijom, nakon izgradnje iste, kvalitet zraka će se značajno umanjiti, jer će istrujanje zraka biti usporeno prvo zbog brane a zatim na površini akumulacije, gdje će se također i mikro klima izmijeniti te će područje postati vlažnije, a u ljetnim mjesecima je izgleda najezda komaraca, a koji su jedni od najvećih prenositelja bolesti u svijetu.</p> <p>Ponuđeni odgovori konsultanta na ovaj isti komentar koji je Udrženje uputilo tokom prethodne procjene nisu adekvatni. Primjera radi, na str. 82. Studije u odnosu na kvalitet zraka, navodi se sljedeće: "Izla osnovu mjerjenja, može se konstatovati da je kvalitet zraka na lokaciji buduće HE Kovanići kategorije III (prekomjerno zagoden zrak - području u kojima su prekoracene grančne vrijednosti barem za jednu zagadujuću supstanacu)." Dok na str. 106. Studije se navodi sljedeće:</p>	<p>Pored direktnih dokaza, opterećivačeni dokazi prisustva predstavljaju ostaci fecesa vidre (koji su vrlo jasno detektibilni), te ostatak hrane koju najčešće čine ribe, amfibii, gmizavci, stini sisari i ptice.</p> <p>Sve navedene dokaze prikupljaju i analiziraju (potvrđuju) eksperti stanovništvo nije stručno za identifikaciju vrsta, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Iako od strane nestručnog osoblja može biti, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Sukladno dostupnim dokumentima međunarodnog nivoa (Rev. E. (2016): Best practice guidelines for European Otter - Lutra lutra. Jardin des Planetes, Paris, France) najveće prijetnju po oву vrstu u projektom području u toku istražnih radova bilo evidentirano konstantno zagadenje r. Bosne, te destrukcija staništa izazvana izgradnjom koridora Vc i pristupnih puteva, izuzetno je malo vjerojatno da je ova vrsta prisutna na lokaciji.</p> <p>S obzirom da vidra ima stanište u čistim vodama, Bosna joj slijubno sa kolicihom zagadenja koju ona nosi u svom koritu, a koja se ispuštaju uzvodno prije Kovanića ne može biti prihvatljivo stanište za ovu životinjsku vrstu. Ona i ako je slučajno vlažna, uz diljem da je lokalno stanovništvo dobro izvijšlo determinaciju vrste, mogla je biti jedino u potrazi za hranom, a nikako da joj je rijeka Bosna stanište/habitat/biotop.</p> <p>U Dopuni Studije uticaja na okoliš na str. 127 je navedeno sljedeće:</p> <p>4.6 Utjecaj na kvalitetu zraka</p> <p>Utjecaji tokom gradnje</p> <p>U toku faze izgradnje očekuje se lokalno pogoršanje kvaliteta zraka uslijed utjecaja izduvnih gasova iz kamiona i mehaničke koja će rezultirati emisijama od izduvnih gasova i fugitivne prašine. Uslijed prisustva lebdećih čestica (prašina) koja će se dicati sa gradilišta, zbog kretanja vozila i opreme na neasfaltiranim putevima ili otvorenim područjima (poljoprivredno zemljište, livade, itd.) moguce je narušavanje kvaliteta zraka. Također, uslijed iskopavanja zemlje, betoniranja, te prevoza i upotrebe građevinskih materijala može doći do povećanja koncentracije prašine u zraku. Prašina nastaje tokom građevinskih aktivnosti, najviše u usušnim periodima.</p> <p>Do pogoršanja kvalitete zraka može doći u uslijed pojave lebdećih čestica sa privremenim deponija.</p>	<p>Pored direktnih dokaza, opterećivačeni dokazi prisustva predstavljaju ostaci fecesa vidre (koji su vrlo jasno detektibilni), te ostatak hrane koju najčešće čine ribe, amfibii, gmizavci, stini sisari i ptice.</p> <p>Sve navedene dokaze prikupljaju i analiziraju (potvrđuju) eksperti stanovništvo nije stručno za identifikaciju vrsta, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Iako od strane nestručnog osoblja može biti, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Sukladno dostupnim dokumentima međunarodnog nivoa (Rev. E. (2016): Best practice guidelines for European Otter - Lutra lutra. Jardin des Planetes, Paris, France) najveće prijetnju po oву vrstu u projektom području u toku istražnih radova bilo evidentirano konstantno zagadenje r. Bosne, te destrukcija staništa izazvana izgradnjom koridora Vc i pristupnih puteva, izuzetno je malo vjerojatno da je ova vrsta prisutna na lokaciji.</p> <p>S obzirom da vidra ima stanište u čistim vodama, Bosna joj slijubno sa kolicihom zagadenja koju ona nosi u svom koritu, a koja se ispuštaju uzvodno prije Kovanića ne može biti prihvatljivo stanište za ovu životinjsku vrstu. Ona i ako je slučajno vlažna, uz diljem da je lokalno stanovništvo dobro izvijšlo determinaciju vrste, mogla je biti jedino u potrazi za hranom, a nikako da joj je rijeka Bosna stanište/habitat/biotop.</p> <p>U Dopuni Studije uticaja na okoliš na str. 127 je navedeno sljedeće:</p> <p>4.6 Utjecaj na kvalitetu zraka</p> <p>Utjecaji tokom gradnje</p> <p>U toku faze izgradnje očekuje se lokalno pogoršanje kvaliteta zraka uslijed utjecaja izduvnih gasova iz kamiona i mehaničke koja će rezultirati emisijama od izduvnih gasova i fugitivne prašine. Uslijed prisustva lebdećih čestica (prašina) koja će se dicati sa gradilišta, zbog kretanja vozila i opreme na neasfaltiranim putevima ili otvorenim područjima (poljoprivredno zemljište, livade, itd.) moguce je narušavanje kvaliteta zraka. Također, uslijed iskopavanja zemlje, betoniranja, te prevoza i upotrebe građevinskih materijala može doći do povećanja koncentracije prašine u zraku. Prašina nastaje tokom građevinskih aktivnosti, najviše u usušnim periodima.</p> <p>Do pogoršanja kvalitete zraka može doći u uslijed pojave lebdećih čestica sa privremenim deponija.</p>
	<p>Konsultant je uzeo u obzir konstataciju zaинтересirane strane. Navod izgradnje HE Kovanići, kvalitet zraka značajno umanjiti je subjektivna interpretacija projedinih navoda iz Studije. Kod izgradnje akumulacionih HE, imajući u vidu pozitivnih i negativnih.</p> <p>Izgradnja HE Kovanići može dovesti do promjene u vodenom toku, zbog stvaranje akumulacije i promjena protoka rijeke. Ove promjene indirektno vode ka promjeni odnosno povećanju temperature vode i lokalnog vlažnog vazduha, što može rezultirati negativno i pozitivno jer je u sljedeće:</p>	<p>Pored direktnih dokaza, opterećivačeni dokazi prisustva predstavljaju ostaci fecesa vidre (koji su vrlo jasno detektibilni), te ostatak hrane koju najčešće čine ribe, amfibii, gmizavci, stini sisari i ptice.</p> <p>Sve navedene dokaze prikupljaju i analiziraju (potvrđuju) eksperti stanovništvo nije stručno za identifikaciju vrsta, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Iako od strane nestručnog osoblja može biti, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Sukladno dostupnim dokumentima međunarodnog nivoa (Rev. E. (2016): Best practice guidelines for European Otter - Lutra lutra. Jardin des Planetes, Paris, France) najveće prijetnju po oву vrstu u projektom području u toku istražnih radova bilo evidentirano konstantno zagadenje r. Bosne, te destrukcija staništa izazvana izgradnjom koridora Vc i pristupnih puteva, izuzetno je malo vjerojatno da je ova vrsta prisutna na lokaciji.</p> <p>S obzirom da vidra ima stanište u čistim vodama, Bosna joj slijubno sa kolicihom zagadenja koju ona nosi u svom koritu, a koja se ispuštaju uzvodno prije Kovanića ne može biti prihvatljivo stanište za ovu životinjsku vrstu. Ona i ako je slučajno vlažna, uz diljem da je lokalno stanovništvo dobro izvijšlo determinaciju vrste, mogla je biti jedino u potrazi za hranom, a nikako da joj je rijeka Bosna stanište/habitat/biotop.</p> <p>U Dopuni Studije uticaja na okoliš na str. 127 je navedeno sljedeće:</p> <p>4.6 Utjecaj na kvalitetu zraka</p> <p>Utjecaji tokom gradnje</p> <p>U toku faze izgradnje očekuje se lokalno pogoršanje kvaliteta zraka uslijed utjecaja izduvnih gasova iz kamiona i mehaničke koja će rezultirati emisijama od izduvnih gasova i fugitivne prašine. Uslijed prisustva lebdećih čestica (prašina) koja će se dicati sa gradilišta, zbog kretanja vozila i opreme na neasfaltiranim putevima ili otvorenim područjima (poljoprivredno zemljište, livade, itd.) moguce je narušavanje kvaliteta zraka. Također, uslijed iskopavanja zemlje, betoniranja, te prevoza i upotrebe građevinskih materijala može doći do povećanja koncentracije prašine u zraku. Prašina nastaje tokom građevinskih aktivnosti, najviše u usušnim periodima.</p> <p>Do pogoršanja kvalitete zraka može doći u uslijed pojave lebdećih čestica sa privremenim deponija.</p>	<p>Pored direktnih dokaza, opterećivačeni dokazi prisustva predstavljaju ostaci fecesa vidre (koji su vrlo jasno detektibilni), te ostatak hrane koju najčešće čine ribe, amfibii, gmizavci, stini sisari i ptice.</p> <p>Sve navedene dokaze prikupljaju i analiziraju (potvrđuju) eksperti stanovništvo nije stručno za identifikaciju vrsta, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Iako od strane nestručnog osoblja može biti, pogotovo što se radi o vrsti koja se zamjenjuje s drugim vrstama, što je jasno i navedeno u Studiji.</p> <p>Sukladno dostupnim dokumentima međunarodnog nivoa (Rev. E. (2016): Best practice guidelines for European Otter - Lutra lutra. Jardin des Planetes, Paris, France) najveće prijetnju po oву vrstu u projektom području u toku istražnih radova bilo evidentirano konstantno zagadenje r. Bosne, te destrukcija staništa izazvana izgradnjom koridora Vc i pristupnih puteva, izuzetno je malo vjerojatno da je ova vrsta prisutna na lokaciji.</p> <p>S obzirom da vidra ima stanište u čistim vodama, Bosna joj slijubno sa kolicihom zagadenja koju ona nosi u svom koritu, a koja se ispuštaju uzvodno prije Kovanića ne može biti prihvatljivo stanište za ovu životinjsku vrstu. Ona i ako je slučajno vlažna, uz diljem da je lokalno stanovništvo dobro izvijšlo determinaciju vrste, mogla je biti jedino u potrazi za hranom, a nikako da joj je rijeka Bosna stanište/habitat/biotop.</p> <p>U Dopuni Studije uticaja na okoliš na str. 127 je navedeno sljedeće:</p> <p>4.6 Utjecaj na kvalitetu zraka</p> <p>Utjecaji tokom gradnje</p> <p>U toku faze izgradnje očekuje se lokalno pogoršanje kvaliteta zraka uslijed utjecaja izduvnih gasova iz kamiona i mehaničke koja će rezultirati emisijama od izduvnih gasova i fugitivne prašine. Uslijed prisustva lebdećih čestica (prašina) koja će se dicati sa gradilišta, zbog kretanja vozila i opreme na neasfaltiranim putevima ili otvorenim područjima (poljoprivredno zemljište, livade, itd.) moguce je narušavanje kvaliteta zraka. Također, uslijed iskopavanja zemlje, betoniranja, te prevoza i upotrebe građevinskih materijala može doći do povećanja koncentracije prašine u zraku. Prašina nastaje tokom građevinskih aktivnosti, najviše u usušnim periodima.</p> <p>Do pogoršanja kvalitete zraka može doći u uslijed pojave lebdećih čestica sa privremenim deponija.</p>

<p>"Uzimajući u obzir konfiguraciju terena i smjer vjetra, ne očekuje se značajan uticaj emisija na kvalitet zraka u projektnom području u fazi koristenja HE Kovanići. Trenutno stanje kvaliteta zraka na projektnoj lokaciji je već narušeno uslijed disperzije zagađujućih materija emitovanih iz visokih dlinjaka željezare u Zenici, Termoelektrane Kakanj, drugih industrijskih izvora kao i kućnih ložista, kao što je opisano u poglavljiju 3.5. Kvalitet zraka." Drugim riječima, konsultant konstatiše da se HE "Kovanici" planira graditi na području „prekomjerno zagađenog zraka,” gdje korridor vodotoka rijeke Bosne, predstavlja prirodnih koridor strujanja zraka, ali bez obzira na tu okolnost, ne vidi problem u izgradnji HE objekta koji će ogradići i time smanjiti strujanje zraka iznad vodne površine rijeke Bosne, s obzirom da je ionako narušena kvaliteta zraka uslijed disperzije zagađujućih materija emitovanih iz visokih dlinjaka željezare u Zenici, Termoelektrane Kakanj, drugih industrijskih izvora kao i kućnih ložista. To znači, da investitor ne vidi problem u dodatnom narušavanju kvalitete već prekomjerno zagadjenog zraka. Tj. vodi se pristupom: "dokrajći već ugroženo i oštetoeno."</p>	<p>zraka) utjecati na strujanje vazduha u neposrednoj blizini. Također, stvaranjem akumulacije se povećava vlažnost zraka na tom području. Vlažan zrak za sebe veže čvrste čestice i obara ih na tlo. Međutim, ovi efekti koji nastaju uslijed izgradnje hidroenergetskog postrojenja, su lokalizovani i ne utječu znatno na šire obrasce strujanja zraka.</p> <p>Jos je bitno naglasiti da Hidroelektrane nemaju emisije u zrak, te kako obnovljivi izvori energije direktno smanjuju potrebu za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva. Smanjenje sagregirivanja fosilnih goriva dovodi do manje ispuštanja zagađujućih materija iz termoelektrane koje značajno doprinose zagadenju zraka. Ovim se može direktno poboljšati kvalitet zraka, posebno u područjima koja zavise od termoelektrana, što je slučaj sa doljnom rijeke Bosne.</p>
<p>4.7 Utjecaj na klimatske faktore</p> <p>Tokom faze građenja doći će do direktnih emisija stakleničkih gasova uslijed koristenja građevinske mehaničke na gradilištu, te vozila u svrhu transporta materijala potrebnog za izgradnju, kao i</p>	<p>Prema tome, prilikom izvođenja građevinskih radova neminovno će doći do narušavanja kvaliteta zraka na predmetnom području, no ti uticaji su obično kratkotrajni i manjeg obima. Kvantifikacija ovih utjecaja zavisić će prvenstveno od dinamike radova, odnosno brojnosti neophodne mehanizacije i kamiona koji će biti angažirani na izgradnji HE Kovanići.</p> <p>Utjecaj tokom koristenja</p> <p>Uzimajući u obzir konfiguraciju terena i smjer vjetra, ne očekuje se značajan uticaj emisija na kvalitet zraka u projektnom području u fazi koristenja HE Kovanići. Trenutno stanje kvaliteta zraka na projektnoj lokaciji je već narušeno uslijed disperzije zagađujućih materija emitovanih iz visokih dlinjaka željezare u Zenici, Termoelektrane Kakanj, drugih industrijskih izvora kao i kućnih ložista², kao što je opisano u poglavljiju 3.5. Kvalitet zraka. Broj vozila koja se kreću na projektnoj lokaciji tokom rada HE će biti zanemariv.</p> <p>Obzirom da će se prije punjenja akumulacije ukloniti vegetacija sa zagadenjem zraka, Ovim se može direktno priobalnog područja, ne očekuje se pojava neugodnih mirisa od promjene indirektno vode ka promjeni odnosno povećanju temperature vode i lokalnu vlažnost vazduha, što može neznatno (može i pozitivno jer je u hladnjem periodu temperatura vode topila od okoline što dovodi do podizanja zraka) utjecati na strujanje vazduha u neposrednoj blizini. Također, stvaranjem akumulacije se povećava vlažnost zraka na tom području. Vlažan zrak za sebe veže čvrste čestice i obara ih na tlo čime će se smanjiti postojća zagadenje zraka na predviđenoj lokaciji Projekta. Međutim, ovi efekti koji nastaju uslijed izgradnje hidroenergetskog postrojenja su lokalizovani i ne utječu znatno na šire obrasce strujanja zraka.</p> <p>Izvedeno je da hidroelektrane nemaju emisije u zrak, te kao obnovljivi izvori energije direktno smanjuju potrebu za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva.,</p> <p>Gledano u cijelini, ne očekuju se značajni uticaji niti tokom građenja, niti tokom rada postrojenja, a ukoliko se pojave, bice prostorno i vremenski ograničeni. S druge strane, proizvodnja električne energije koristenjem stage vode doprinosi sprečavanju nastanka emisija koje bi bile posljedica drugih tehnologija za proizvodnju električne energije koje više zagađuju.</p>

² Univerzitet u Zenici - Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici (2022.) Informacija o postignutim efektima ciljeva i mjera za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka po sektorima i lokalnim zajednicama na području ZDK – Načrt Zenica.

<p>Faza korištenja. Puštanjem u rad hidroelektrane doći će do izmjene vodnog tlača u smislu formiranja akumulacije uzvodno od brane u dužini od 3,6 km. Postojanje akumulacija se obično vezuje za promjene u mikroklimi prostora uzrokovane potapanjem velikih površina zemljišta i konsekventno formiranjem jezera. U takvim se situacijama mogu očekivati promjene u mikroklimi, naročito u pogledu povećane vlažnosti zraka uzrokovane evaporacijom velike vodene površine. Međutim, u slučaju akumulacije HE Kovanići nije riječ o jezerskom tipu akumulacije nego se radi o formiranju manjeg uspora vode, te podizanja nivoa vodoftaja najvećim dijelom unutar postojećeg korita rijeke Bosne. Naime, površina akumulacije za instalisan prototip iznosi $34 \times 10^4 \text{ m}^2$, dok površina vodnog lita u prirodnom stanju na istoj razmatranoj dionici iznosi oko $25 \times 10^4 \text{ m}^2$, što predstavlja povećanje od 36%. Zbog toga se ne očekuje pojавa intenzivnije evaporacije tokom toplijeg dijela godine, niti bitnijih promjena u temperaturi, odnosno neće se formirati lokalna klima kao posljedica realizacije ovog projekta. Obzirom da je HE Kovanići projekt iz oblasti obnovljivih izvora energije, to će tokom faze korištenja hidroelektrane doći do pozitivnih utjecaja na okoliš i klimalu korištenjem obnovljivog energetskog izvora.</p> <p>Prema citiranom u slučaju akumulacije HE Kovanići nije riječ o jezerskom tipu akumulacije nego se radi o formiranju manjeg uspora vode, te podizanja nivoa vodoftaja najvećim dijelom unutar postojećeg korita rijeke Bosne. Vezano za emisije u zrak u fazi eksploatacije odnosno uticaj tokom korištenja je navedeno da hidroelektrane nemaju emisije u zrak, te kao obnovljivi izvor energije direktno smanjuju potrebu za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva.</p> <p>Konstatacija Udrženja Arthus centra u BiH: „U skladu sa gore navedenim, odnosno citiranim, iako je da je konzultant svijestan, da se HE Kovanići nastoji graditi na erozionom području, sa mogućim budućim poplavama, poput onih iz 2014. godine, ali bez obzira na to, smatra da mjeru sanacije poput zasidavanja rašinjemi i pomoćne brane, će biti dovoljne da sprječe nesreće većih razmjera u slučaju poplava ili zemljotresa. Iz ove konstatacije se može vidjeti nivo neozbiljnosti i nebrige prema vrlo vjerovatnoj mogućnosti ugrožavanja ljudskih života u slučaju poplave ili erozije tla. Graditi objekt veličine i kapaciteta poput HE „Kovanići“ na erozionom tlu koje ima historijut tendencije plovjenju, posve je neozbiljno.“</p>	<p>do indirektnih emisija uzrokovanih proizvodnjom potrebnog materijala. Međutim, radi se o utjecaju koji je privremeni, minimalan i prestaje pri završetku planiranih radova pa se stoga ove emisije smatraju beznačajnim.</p> <p>Faza korištenja. Puštanjem u rad hidroelektrane doći će do izmjene vodnog tlača u smislu formiranja akumulacije uzvodno od brane u dužini od 3,6 km. Postojanje akumulacija se obično vezuje za promjene u mikroklimi prostora uzrokovane potapanjem velikih površina zemljišta i konsekventno formiranjem jezera. U takvim se situacijama mogu očekivati promjene u mikroklimi, naročito u pogledu povećane vlažnosti zraka uzrokovane evaporacijom velike vodene površine. Međutim, u slučaju akumulacije HE Kovanići nije riječ o jezerskom tipu akumulacije nego se radi o formiranju manjeg uspora vode, te podizanja nivoa vodoftaja najvećim dijelom unutar postojećeg korita rijeke Bosne. Naime, površina akumulacije za instalisan prototip iznosi $34 \times 10^4 \text{ m}^2$, dok površina vodnog lita u prirodnom stanju na istoj razmatranoj dionici iznosi oko $25 \times 10^4 \text{ m}^2$, što predstavlja povećanje od 36%. Zbog toga se ne očekuje pojавa intenzivnije evaporacije tokom toplijeg dijela godine, niti bitnijih promjena u temperaturi, odnosno neće se formirati lokalna klima kao posljedica realizacije ovog projekta. Obzirom da je HE Kovanići projekt iz oblasti obnovljivih izvora energije, to će tokom faze korištenja hidroelektrane doći do pozitivnih utjecaja na okoliš i klimalu korištenjem obnovljivog energetskog izvora.</p> <p>Prema citiranom u slučaju akumulacije HE Kovanići nije riječ o jezerskom tipu akumulacije nego se radi o formiranju manjeg uspora vode, te podizanja nivoa vodoftaja najvećim dijelom unutar postojećeg korita rijeke Bosne. Vezano za emisije u zrak u fazi eksploatacije odnosno uticaj tokom korištenja je navedeno da hidroelektrane nemaju emisije u zrak, te kao obnovljivi izvor energije direktno smanjuju potrebu za proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva.</p> <p>Konstatacija Udrženja Arthus centra u BiH: „U skladu sa gore navedenim, odnosno citiranim, iako je da je konzultant svijestan, da se HE Kovanići nastoji graditi na erozionom području, sa mogućim budućim poplavama, poput onih iz 2014. godine, ali bez obzira na to, smatra da mjeru sanacije poput zasidavanja rašinjemi i pomoćne brane, će biti dovoljne da sprječe nesreće većih razmjera u slučaju poplava ili zemljotresa. Iz ove konstatacije se može vidjeti nivo neozbiljnosti i nebrige prema vrlo vjerovatnoj mogućnosti ugrožavanja ljudskih života u slučaju poplave ili erozije tla. Graditi objekt veličine i kapaciteta poput HE „Kovanići“ na erozionom tlu koje ima historijut tendencije plovjenju, posve je neozbiljno.“</p>	

7.) Komentar 7 i Primjedba VII:
Na str. 73. i 75. Studije se navodi slijedeće:
"(a)ko se posmatra samo neposredni sliv akumulacije, veličine $F = 138 \text{ km}^2$, u kome su u prošlosti registrirane ekskerene pojavе produkcije i transporta nanosa (poplave iz 2014. godine), slike zatrpanih stambenih objekata su veoma uporabavajuće i jošto ukazuju na potencijalne prijetnje pojavi vrlo velikih produkcija nanosa kao i njihovog transporta u riječku Bosnu... Dobiveni rezultat za produkciju i pronos nanosa u neposrednom slivu akumulacije HE Kovanići ježe uporabavajući što ukazuje na erozioni područje kada su u pitanju silovi Starniskog i potoka Bistrčić, gdje su izražena čaršta erozije i onog najvišeg stepena erozivnosti. Stoga se moraju primijeniti mјere sanacije sliva u smislu

HE Kovanići se ne planira graditi na erozivnom području već erozivno područje postoji na vodotoku koji se ulijeva u riječku Bosnu i na koj iigradnja HE Kovanići nema negativan utjecaj s obzirom da se HE nalazi nizvodno.

U Studiji je navedeno da se tokom izgradnje HE Kovanići mora projektirati i izvesti sanaciju klizišta u slivu Starniskog potoka, koja je glavni uzročnik ekskeste pojave erozije u njegovom slivu. HE Kovanići niti na koji način ne može pogorjeti tu situaciju već je samo poboljšati.

<p><i>zasađivanja rastinjem površina zahvaćenih erozijom, uz provođenje i drugih protuerozionalih mjera. Pored toga, neophodno je izgradnja brana na osjetljivim vodotocima, te izvođenje i drugih potrebnih radova, u cilju sanacije lokacija sa izraženim ozljicima erozije.</i></p> <p>U skladu sa gore navedenim, odnosno citiranim, jasno je da je konsultant svjestan, da se HE Kovanići nastoji graditi na erozionom području, sa mogućim budućim poplavama, poput onih iz 2014. godine, ali bez obzira na to, smatra da mjere sanacije poput zasađivanja rastinjem i pomoćne brane,će biti dovoljne da spriječe nesreće većih razmjera u slučaju poplava ili zemljotresa. Iz ove konstatacije se može vidjeti nivo neozbiljnosti i nebrige prema vrlo vjeovatnoj mogućnosti ugrožavanja ljudskih života u slučaju poplave ili erozije tia. Graditi objekt veličine i kapaciteta poput HE „Kovanići“ na erozinom tlu koje ima historijat tendencije plavljenju, posve je neozbiljno.</p>
<p>Komentar:</p> <p>HE Kovanići <u>ne ne planira graditi na erozinom području već erozinivo područje postoji na vodotoku koji se ulijeva u rijeku Bosnu i na koji izgradnja HE Kovanići nemu negativan utjecaj s obzirom da se HE nalazi nizvodno</u>.</p> <p>Erozivno područje, kao što je navedeno u Studiji, se nalazi u slivu planirane akumulacije HE Kovanići, odnosno uvodno od akumulacije, konkretno u slivu Starinskog potoka Bistrčak. Erozija tog područja (sliv Starinskog potoka Bistrčak) je prisutna neovisno od izgradnje HE Kovanići.</p> <p>U Studiji na str. 89 je navedeno slijedeće „U koritu Starinskog potoka, nakon poplava iz 2014. god. <u>izvršena je sanacija korita izgradnjom pregrada, na privatnom odredbo regulaciju pada. S tim u vezi, može se očekivati izmanjene potencijalne mogućnosti transporta većih količina vučenog nanosa u budućnosti</u>“.</p> <p>U Studiji na str. 89 je navedeno također i slijedeće „Stoga se moraju primijeniti mjerne sanacije sliva u smislu zasađivanja rastinjem površina zahvaćenih erozijom, uključujući provođenje i drugih protuerozionalih mjera. Pored toga <u>neophodna je izgradnja brana na osjetljivim vodotocima, te izvođenje i drugih potrebnih radova, u cilju sanacije lokacija sa ozljicima erozije. U okviru Glavnog projekta potrebno je uraditi i projekat antierozijske mreže, kojim će se definirati vrsta i obim drugih radova za izmanjivanje erozije</u>“.</p> <p>Dakle, niz je mjeta koje se trebaju planirati i realizovati za smanjenje erozije, i to ne u koritu rijeke Bosne i na planinanoj lokaciji izgradnje HE Kovanići, nego u koritima navedenih uzuvodnih pritoka rijeke Bosne u kojima je evidentirana erozija. Mjere će se dalje precizirati u toku izrade Glavnog projekta.</p> <p>U Studiji je također navedeno da se nanos koji nastaje u slivu Starinskog i potoka Bistrčak, može transportovati u rijeku Bosnu, te ukoliko dođe u područje akumulacije, isti će se uklanjati. Na strani 149. Studije, navedena je sljedeća mjera ublažavanja uticaja taloženja manosa u području akumulacije HE Kovanići:</p> <p><i>„Idejnim projektom je planirana izgradnja praga za vučeni nanos, uzvadno od brane, na kojem će se zadržavati nanos (uglavnom vučenilj) koji dospijeva u akumulaciju.</i></p> <p><i>Povremeno treba vršiti „spiranje“ nakupljene suspendiranog nanosa iz akumulacije, i to za vrijeme velikih protocija, s obzirom da će zamućenost vode tada biti svakako povećana, te se ne očekuje znacijan negativan utjecaj.</i></p> <p><i>Povremeno bagerisati čistiti zasute dijelove akumulacije za vrijeme malih voda.</i></p> <p><i>Ukoljenjem nanosa iz akumulacije upravljati će se u skladu sa zahtjevima nadležnog organa i neće se ispuštanji u rijeku. Nanos odvoziti na najbliže uređeno odlagalište ili zbrinuti na drugi odgovarajući način.“</i></p>

Komentar:

Nesrećе većih razmjera u smislu EU pravne stćevine su Seveso postrojenja koja skladisti opasne supstance (Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22).

Rizici, nesreće i katastrofe vezano za obnovljive izvore podrazumijevaju **prirodne/elementarne nepogode** i opisane su na strani 64. i 65. dokumenta Smjernice za izradu fizičke SPUD/SPUJŠ u FBiH i RS u skladu sa Direktivom.

8.) Komentar 8 i Primjedba VIII:

Na str. 107. Studije se navodi slijede:

"Izbjizrom da je HE Kovanići a iz oblasti obnovljivih izvora energije, to će tokom faze korištenja hidroelektrane doći do pozitivnih utjecaja na okoliš i klimu konštenjem obnovljivog energetskog izvora, a koji se ogleda u izbjegnutim emisijama (procjena je preko 40.000 tCO₂/god), stakleničkih gasova koji nastaju kao posljedica drugih tehnologija za proizvodnju električne energije (termoelektrane), a koji su svakako bitan faktor klimatskih promjena Puštanjem u rad hidroelektrane doći će do izmene vodnog tijela u smislu formiranja akumulacije uzvodno od brane u dužini od 3,6 km.

Postojanje akumulacije se obično vežuje **na promjene u mikroklimi prototora uzrokovane potporanjem velikih površina zemljišta i konsekventno formiranjem jezera. U takvim se situacijama mogu očekivati promjene u mikroklimi, нарочито u pogledu povećane vlažnosti zraka uzrokovane evaporacijom velike vodene površine. Međutim, u slučaju akumulacije HE Kovanići nije riječ o jezerskom tipu akumulacije nego se radi o formiranju manjeg **uspjera vode, te podizanja nivoa vodostaja najvećim dijelom unutar postojićeg korita rijeke Bosne.**" Tačno je da HE predstavljaju objekte koji se svrstavaju u obnovljiv vid energije. Međutim, taj „obnovljiv“ aspekt se veže za činjenicu da „dok voda tj. rijeka teče, rotor elektromotoru u strojaru HE se može okretati i generisati električnu energiju.“ Drugim riječima, voda tj. mehaničko kretanje vode je „obnovljiv izvor“ za razliku od npr. kretanja pare u TE koje nastaje spajljivanjem fosilnih goriva, koji za posljedicu imaju ispuštanje CO₂ u atmosferu i kreiranje posljedice- klimatske promjene. Međutim, HE za razliku od „globalne klimatske promjene“ prije svega kreiraju promjene mikroklima, a kako i sam konsultant navodi u Studiji, Drugim riječima, HE imaju direktni negativan utjecaj na lokalnu klimu, floru i faunu, svakako ne isti kao objekti koji koriste fosilna goriva, ali opet znatajan i često poguban, pogotovo za litoifaunu.**

Konsultant je razmotrio konzervaciju zainteresirane strane. Zainteresirana strana je opisala svoje viđenje i tumačenje obnovljivih vidova i izvora.

Srak energetski objekt, pa tako i hidroelektrana, ima negativne utjecaje na okoliš, te je zadatak Studije utjecaja na okoliš da ih identificuje, ocijeni njihov znatnji, te za iste predloži odgovarajuće mjeru sprječavanja i ublažavanja utjecaja na okoliš.

Na osnovu izvršenih istraživanja i analiza, izrađivač Studije je utvrdio, te se slaže sa Utdruženjem Aarhus centar da postoje direktni negativni utjecaji na pojedine komponente okoliša, te je izvršio ocjenu utvrđenih utjecaja na osnovu višekriterijske analize, predložio mjeru sprječavanja i ublažavanja utjecaja tokom izgradnje i rada HE, kao i mjeru monitoringa utjecaja, uvažavajući relevantne standarde i propise. Na osnovu sveobuhvatne i detaljne analize utjecaja, predloženih mjeru, te procijenjenih rezidualnih utjecaja nakon primjene predloženih mjeru, stručni tim izrađivača Studije je zaključio da projekt neće izazvati znatno zagadživanje okoliša niti u znatnoj mjeri ugroziti okoliš. Detaljnu analizu, procjenu i zaključke vezano za navedeno, se mogu pročitati u sljedećem poglavljiju Studije utjecaja na okoliš za HE Kovanići:

- 4. Opis mogućih značajnih utjecaja projekta na okoliš – str. 115,
- 5.2. Plan provođenja mjerza zaštite okoliša – str. 139,
- 5.3. Program praćenja stanja okoliša, str. 155.
- 5.4. Prijedlog ocjene privatljivosti projekta za okoliš – str. 160.

A uvidom u sam tekst Dopunjene Studije, vidimo da ista faktički nije dopunjena sa aspekta uvažavanja komentara zainteresovane javnosti, poput ovog Udrženja-Prilog 12, upućenih odgovora na komentare ovog Udrženja-Prilog 12, jasno je da konsultanta i podnosioca zahtjeva prosto ne interesuje ni mišljenje zainteresovane javnosti niti zakonski okvir koje ne ide u prilog realizaciji ovog projekta. Iz tog razloga ponovo ističemo da se protivimo odobravanju i ove tzv. Dopunjene Studije uticaja na okoliš za projekt izgradnje HE "Kovanici" na rijeci Bosni.

Prema Član 79. (Odobravanje Studije) Zakona o zaštiti okoliša („Sudbene novine Federacije BiH“, broj 15/21) pod (2) Studija neće biti odobrena ukoliko:

- se utvrdi da bi projekt mogao izazvati znatno zagadživanje okoliša ili u znatnoj mjeri ugroziti okoliš,
- projekt nije u skladu sa Federalnom strategijom zaštite okoliša i Akcionim planom zaštite okoliša i
- projekt nije u skladu sa međunarodnim obavezama države po pitanju zaštite okoliša.

Rješenjem broj: UP 1/02-19-4-11/24 je imenovano Stručno povjerenstvo u sastavu: Mirela Isaković, mr. tehničkih nauka (Oblast: tehničke nauke), Vedran Stuhli, dr tehničkih nauka iz područja ekološkog inženjerstva i zaštite okoline (Oblast: zaštita okoliša i prirode), Elma Kuldija, dipl.inž.grad. (Oblast: vode), Amer Husremović, dipl.inž. hidrotehniku (Oblast: hidrotehnika / okolišno upravljanje vodama) i Sanel Rđanović, dr.sc. iz oblasti biologije. Članovi Stručnog povjerenstva su dostavili komentare na Studiju uticaja na okoliš. Nakon dostavljenje Dopune Studije uticaja na okoliš navedenih pet članova Stručnog povjerenstvo je dostavilo svoje izvještaje kojima prihvataju Dopunjenu studiju uticaja na okoliš, i čime je postupak ocjene SUO završen, na način da se predmetna dopunjena SUO prihvata i smatra odobrenom.

Na osnovu navedenog može se zaključiti da:

- projekat neće izazvati znatno zagadživanje okoliša ili u znatnoj mjeri ugroziti okoliš,
- projekt nije u suprotnosti sa Federalnom strategijom zaštite okoliša i Akcionim planom zaštite okoliša i
- projekt nije u suprotnosti sa međunarodnim obavezama države po pitanju zaštite okoliša.

Ostala zainteresirana javnost je imala uvid u Dopunjenu Studiju uticaja na okoliš te nije dostavila komentare u predviđenom roku uključujući Grad Zenica, Agenciju za vodno područje rijeke Save i Mreža Aarhus centra za Zelenu agendu zaštitu okoliša – Udrženje „Eko Forum“ Zenica..